

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

**MOPHATO 12**

**SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**NGWANAITSEELE 2019**

**KAEDI YA GO TSHWAYA**

**MADUO: 100**

**Kaedi e ya go tshwaya e na le ditsebe di le 15.**

**ELA TLHOKO:**

- Dirisa ruboriki ka gale fa o tshwaya tlhamo ya boithlamedi (Pampiri 3. KAROLO YA A).
- Maduo a go tloga go 0–50 a arogantswe ka maemo a le 5 a ditlhaloso.
- Mo ditlhokegong tsa Diteng, Puo le Setaele, maemo mangwe le mangwe a tlhaloso a arogantswe ka dikarolwana tsa maemo a a kwa godimo le a a kwa tlase ka seelo sa maduo se se tsamaelanang le ditlhaloso.
- Kagego ga e angwe ke karologantsho ya maemo a a kwa godimo le maemo a a kwa tlase.

**RUBORIKI YA TLHATLHOBO TLHAMO YA PUOTLALELETSO YA NTLHA [50 MADUO]**

| Ditlhokego                                                                                                                                                      |                             | Phitlhelelo ka dinaledi                                                                                                                                                                                                                             | Phitlhelelo ka matsetseleko                                                                                                                                                                              | Phitlhelelo ka tekano                                                                                                                                                                                    | Phitlhelelo e e tlhaelang                                                                                                                             | Ga a fitlhelela                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DITENG LE IPAACANYO</b><br>(Tsibogelo le dikakanyo)<br>Thulaganyo ya dikakanyo tsa ipaakanyo<br>Temogo ya maitlomo,<br>baamogedi le bokao<br><b>30 MADUO</b> | <b>Maemo a a kwa godimo</b> | <b>28–30</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22–24</b>                                                                                                                                                                                             | <b>16–18</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10–12</b>                                                                                                                                          | <b>4–6</b>                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 |                             | -Tsibogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa a a tlwaelegileng<br>-Dikakanyo tse di botlhale, tse di gwetlhang mogopolo le go supa kgolo<br>-E rulagantswe le go lomagana ka maemo a dinaledi go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo              | -Tsibogelo e e tlamilweng ka matsetseleko<br>-Dikakanyo tse di maleba tota gape di kgatlhisa le bosupi jwa kgolo<br>-E rulagantswe bontle thata le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo | -Tsibogelo e e itumedisang<br>-Dikakanyo di lomagane mo go tlhologanyegang e bile go kgotsofatsa<br>-E rulagane le go lomagana mo go tlhologanyegang go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo           | -Tsibogelo ya tomagano e e sa tlhomamang<br>-Dikakanyo tse di sa tlhapang e bile di se na boithlamedi<br>-Bosupi jo bonnye jwa thulaganyo le tomagano | -Tsibogelo e e seng maleba gotlhelele<br>-Dikakanyo tse di tlhakatlhakaneng le go tlhoka tsepamo<br>-Di gasagane le go boelediwa<br>-Ga e a rulagana e bile ga e a lomagana |
|                                                                                                                                                                 | <b>Maemo a a kwa tlase</b>  | <b>25–27</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19–21</b>                                                                                                                                                                                             | <b>13–15</b>                                                                                                                                                                                             | <b>7–9</b>                                                                                                                                            | <b>0–3</b>                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 |                             | -Tsibogelo e e manonthotlho, mme e tlhaela ditlhokego tse di tsibosang tsa tlhamo ya maemo a dinaledi<br>-Dikakanyo tse di botlhale e bile di supa kgolo<br>-E rulagantswe ka matsetseleko le ka tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo | -Tsibogelo e e tlamilweng ka matsetseleko<br>-Dikakanyo tse di maleba gape di kgatlhisa<br>-E rulagantswe bontle le go lomagana go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo                                | -Tsibogelo e e itumedisang, mme e latlhelgelwa ke go tlhologanyesega<br>-Dikakanyo di lomagane le go kgotsofatsa<br>-Maemo a a rileng a thulaganyo le tomagano go tsenyeletsa matseno, mmele le bokhutlo | -Bogolo jwa tsibogelo ga bo maleba<br>-Dikakanyo tse di sa lomaganeng e bile di tlhakatlhakane<br>-Ga go na bosupi jwa thulaganyo le tomagano         | -Ga go na maiteko a go tsibogela setlhogo<br>-Dikakanyo tse di seng maleba e bile di sa siama gotlhelele<br>-Ipaakanyo e e sa tsepamang e bile e tlhakatlhakane             |

**RUBORIKI YA TLHATLHOBO TLHAMO YA PUOTLALELETSO YA NTLHA [50 MADUO] (tsweditse)**

| Ditlhokego                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Phitlhelelo ka dinaledi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Phitlhelelo ka matsetseleko                                                                                                                                                                                                                                   | Phitlhelelo ka tekano                                                                                                                                                                                                                | Phitlhelelo e e tlaelang                                                                                                                                                                                                                         | Ga a fitlhelela                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/ RUNA</b><br><br>Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba go maikaelelo/ ditlamorago le bokao Tlhopho ya mafoko Tiriso ya puo le melawana, tiriso ya matshwao a puo, thutapuo le mopeleto<br><br><b>15 MADUO</b> | <b>Maemo a a kwa godimo</b> | <b>14–15</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao ka maemo a a kwa godimo<br>-Puo e e tlhololo, e itumedisa ka maemo a a tlaaolegile<br>-Segalo se se nang le maikaelelo a a tlotlheletsang<br>-Ga go na diphoso tsa thutapuo le tsa mopeleto ka gotlhe<br>-Puo e e manontlotlho ya maemo a a kwa godimo | <b>11–12</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba thata le maikaelelo, baamogedi le bokao<br>-Puo e nonofile le tiriso ya segalo e maleba<br>-Bogolo jwa yona ga bo na diphoso tsa thutapuo le mopeleto<br>-Puo e tlamilwe ka matsetseleko | <b>8–9</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao<br>-Tiriso e e maleba ya puo go tlogisa bokao<br>-Segalo se maleba<br>-Tiriso ya malepa a a tlotlheletsang ya go tlogisa diteng | <b>5–6</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko ga di maleba le maikaelelo, baamogedi le bokao<br>-Tiriso ya puo ke ya maemo a motheo thata<br>-Segalo, tlhopho le tiriso ya mafoko e e seng maleba<br>-Tlotlofoko e lekanyeditse thata | <b>0–3</b><br>-Puo ga e tloganyeseg<br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko bomaleba jwa tsona bo kwa tlase le maikaelelo, baamogedi le bokao<br>-Tlotlofoko e nnye thata, mme e dira gore go nne thata go tloganya |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Maemo a a kwa tlase</b>  | <b>13</b><br>-Puo e e matsetseleko ya tlotlheletso e e nonofileng mo segalong<br>-Ga e na diphoso tsa thutapuo le tsa mopeleto ka gotlhe<br>-E tlamilwe ka manontlotlho                                                                                                                                                                                       | <b>10</b><br>-Puo e e ngokang e bile e nonofile ka kakaretso<br>-Segalo se se siameng se nonofile<br>-Diphoso tse di mmalwa tsa thutapuo le mopeleto<br>-E tlamilwe bontle                                                                                    | <b>7</b><br>-Tiriso ya puo e e mo magareng, ka go tlogisa<br>-Segalo se siame ka kakaretso le tiriso e e lekanyeditsweng ya malepa a tlotlheletso                                                                                    | <b>4</b><br>-Tiriso e e bokoa ya puo<br>-Mefuta ya dipolelo e mennye kgotsa ga e teng gotlhelele<br>-Tlotlofoko e e lekanyeditsweng tota                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>KAGEGO</b><br><br>Diponagalo tsa sethangwa<br>Kago ya ditemana le go tlogisa ga dipolelo<br><br><b>5 MADUO</b>                                                                                                                                                |                             | <b>5</b><br>-Kago e e manontlotlho ya setlhogo<br>-Dintlhana tse di tlaaolegile<br>-Dipolelo le ditemana di bopilwe bontlentle                                                                                                                                                                                                                                | <b>4</b><br>-Kago e e latelanang ya dintlhana<br>-Lomagane<br>-Dipolelo le ditemana di a latelana, di a farologana                                                                                                                                            | <b>3</b><br>-Kago ya dintlhana tse di maleba<br>-Dipolelo le ditemana tse di bopilweng sentle<br>-Tlhamo e sa ntse e na le tloganyo                                                                                                  | <b>2</b><br>-Go na le dintlha dingwe tse di amogelesegang<br>-Dipolelo le ditemana di fosagetse<br>-Tlhamo e sa ntse e na le tloganyo                                                                                                            | <b>0–1</b><br>-Dintlha tse di botlhokwa di a tlaela<br>-Dipolelo le ditemana di fosagetse<br>-Tlhamo e tlogisa tloganyo                                                                                                   |

**RUBORIKI YA TLHATLHOBO YA SETLHANGWA SA TIRISANO SE SELEELE SA PUOTLALELETSO YA NTLHA [30 MADUO]**

| <b>Ditlhokego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Phitlhelelo ka dinaledi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Phitlhelelo ka matsetseleko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Phitlhelelo ka tekano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Phitlhelelo e e tliaelang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ga a fitlhelela</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DITENG, THULAGANYO LE SEBOPEGO</b><br><br>Tsibogelo le dikakanyo Kokoanyo ya dikakanyo gore go rulaganngwe Maitlthomo, baamogedi, diponagalo/melawana le tiriso<br><br><b>MADUO 18</b>                            | <b>15–18</b><br>-Tsibogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa se se lebeletsweng ka gale<br>-Dikakanyo tse di bothale, tse di gamogileng<br>-Kitso e e tseneletseng ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa<br>-Kwalo e e tsepameng<br>-Diteng le dikakanyo di lomagane<br>-Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile dintlha tsotlhe di tshegetsang setlhogo<br>-Sebopego se se maleba gape se nepagetse | <b>11–14</b><br>-Tsibogelo e ntle tota e e bontshang kitso e ntle ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa<br>-E tsepame – ga e a fapoga setlhogo<br>-Diteng le dikakanyo di lomagane, dintlha tse di thadisitsweng sentle gape di tshegetsang setlhogo<br>-Sebopego se se lolameng ka diphoso tse dinnye | <b>8–10</b><br>-Tsibogelo e e lekaneng e e bontshang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa<br>-Ga e a tsepama ka gotlhe – go na le go eta e fapoga mo setlhogong<br>-Diteng le dikakanyo di lomagane mo go utlwalang<br>-Dintlha dingwe di tshegetsang setlhogo<br>-Sebopego se se maleba ka kakaretso fela go na le go sa nepagale go go rileng | <b>5–7</b><br>-Tsibogelo e e kwa tlase e e supang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa<br>-Go na le tsepamo e e rileng, mme kwalo e fapogile setlhogo<br>-Diteng le dikakanyo ga di lomagane ka gale. Ke dintlha tse di mmalwa tse di tshegetsang setlhogo<br>-Tiriso e e phatlhaletseng ya melawana ya sebopego<br>-Go tlodisiwa matlho go go tseneletseng | <b>0–4</b><br>-Tsibogelo e senola go tlhoka kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa<br>-Bokao jo bo kgoreletsegileng ka go fapoga setlhogo go go feteletseng<br>-Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo<br>-Ke dintlha di le mmalwa fela tse di tshegetsang setlhogo<br>-Ga go a dirisiwa melawana ya sebopego |
| <b>PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/RUNA</b><br><br>Segalo, rejisetara, setaele, maitlthomo, baamogedi le tiriso<br>Tiriso ya puo le melawana<br>Tlhopho ya mafoko<br>Matshwao a puo le mopeleto<br><br><b>MADUO 12</b> | <b>10–12</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di lolameng thatathata le maitlthomo, baamogedi le tiriso<br>-Thutapuo e nepagetse e bile e agegile sentle<br>-E e se nang diphoso gotlhelele                                                                                                                                                                                         | <b>8–9</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di lolameng thata le maitlthomo, baamogedi le tiriso<br>-Thutapuo e nepagetse ka kakaretso e bile e agegile sentle<br>-Tlotlofoko e e siameng tota<br>-Bogolo ga go na diphoso                                                             | <b>6–7</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maitlthomo, baamogedi le tiriso<br>-Go diphoso dingwe tsa thutapuo<br>-Tlotlofoko e e lekaneng<br>-Diphoso ga di kgoreletse bokao                                                                                                                                                 | <b>4–5</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di fosagetse go le gonnye go maitlthomo, baamogedi le tiriso<br>-Thutapuo e e sa lolamang ka diphoso tse dintsi<br>-Tlotlofoko e e lekanyeditsweng<br>-Bokao bo kgoreletsegile                                                                                                                             | <b>0–3</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko ga di tsamaisane le maitlthomo, baamogedi le tiriso<br>-E phephetha ka diphoso gape e tlhakatlhakane<br>-Tlotlofoko ga e maleba go maitlthomo<br>-Bokao bo kgoreletsegile tota                                                                               |
| <b>SEELO SA MADUO</b>                                                                                                                                                                                                | <b>25–30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19–23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14–17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9–12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0–7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**RUBORIKI YA TLHATLHOBHO YA SETLHANGWA SA TIRISANO SE SEKHUTSHWANE SA PUOTLALELETSO YA NTLHA KAROLO YA C [20 MADUO]**

| Ditlhokego                                                                                                                                                                                                           | Phitlhelelo ka dinaledi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Phitlhelelo ka matsetseleko                                                                                                                                                                                                                                                                           | Phitlhelelo ka tekano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Phitlhelelo e e tlhaelang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ga a fitlhelela                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DITENG, THULAGANYO LE SEBOPEGO</b><br><br>Tsibogelo le dikakanyo Kokoanyo ya dikakanyo gore go rulaganngwe Maitlhomo, baamogedi, diponagalo/melawana le tiriso<br><br><b>MADUO 12</b>                             | <b>10–12</b><br>-Tsibogelo ya maemo a a kwa godimo go gaisa se se lebeletsweng ka gale<br>-Dikakanyo tse di botlhale, tse di gamogileng<br>-Kitso e e tseneletseng ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa<br>-Kwalo e e tsepameng<br>-Diteng le dikakanyo di lomagane<br>-Tlhaloso ya maemo a a kwa godimo e bile dintlha tsotlhe di tshegetsang setlhogo<br>-Sebopego se se maleba gape se nepagetse | <b>8–9</b><br>-Tsibogelo e ntle tota e e bontshang kitso e ntle ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa<br>-E tsepame – ga e a fapoga setlhogo<br>-Diteng le dikakanyo di lomagane, dintlha tse di thadisitsweng sentle gape di tshegetsang setlhogo<br>-Sebopego se se lolameng ka diphoso tse dinnye | <b>6–7</b><br>-Tsibogelo e e lekaneng e e bontshang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa<br>-Ga e a tsepama ka gotlhe – go na le go eta e fapoga mo setlhogong<br>-Diteng le dikakanyo di lomagane mo go utlwalang<br>-Dintlha dingwe di tshegetsang setlhogo<br>-Sebopego se se maleba ka kakaretso fela go na le go sa nepagale go go rileng | <b>4–5</b><br>-Tsibogelo e e kwa tlase e e supang kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa<br>-Go na le tsepamo e e rileng, mme kwalo e fapogile setlhogo<br>-Diteng le dikakanyo ga di lomagane ka gale.<br>-Ke dintlha tse di mmalwa tse di tshegetsang setlhogo<br>-Tiriso e e phatlhaletseng ya melawana ya sebopego<br>-Go tlodisiwa matlho go go tseneletseng | <b>0–3</b><br>-Tsibogelo e senola go tlhoka kitso ya diponagalo tsa mofuta wa setlhangwa<br>-Bokao jo bo kgoreletsegileng ka go fapoga setlhogo go go feteletseng<br>-Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo<br>-Ke dintlha di le mmalwa fela tse di tshegetsang setlhogo<br>-Ga go a dirisiwa melawana ya sebopego |
| <b>PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA/ RUNA</b><br><br>Segalo, rejisetara, setaele, maitlhomo, baamogedi le tiriso<br>Tiriso ya puo le melawana<br>Tlhopho ya mafoko<br>Matshwao a puo le mopeleto<br><br><b>MADUO 08</b> | <b>7–8</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba thatathata le maitlhomo, baamogedi le tiriso<br>-Thutapuo e nepagetse e bile e agegile sentle<br>-E e se nang diphoso gotlhelele                                                                                                                                                                                               | <b>5–6</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko tse di maleba thata le maitlhomo, baamogedi le tiriso<br>-Thutapuo e nepagetse ka kakaretso e bile e agegile sentle<br>-Tlotlofoko e e siameng tota<br>-Bogolo ga go na diphoso                                                              | <b>4</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di maleba le maitlhomo, baamogedi le tiriso<br>-Go diphoso dingwe tsa thutapuo<br>-Tlotlofoko e e lekaneng<br>-Diphoso ga di kgoreletse bokao                                                                                                                                                   | <b>3</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko di fosagetse go le gonnye go maitlhomo, baamogedi le tiriso<br>-Thutapuo e e sa lolamang ka diphoso tse dintsi<br>-Tlotlofoko e e lekanyeditsweng<br>-Bokao bo kgoreletsegile                                                                                                                                    | <b>0–2</b><br>-Segalo, rejisetara, setaele le tlotlofoko ga di tsamaisane le maitlhomo, baamogedi le tiriso<br>-E phephetha ka diphoso gape e tlhakatlhakane<br>-Tlotlofoko ga e maleba go maitlhomo<br>-Bokao bo kgoreletsegile tota                                                                                 |
| <b>SEELO SA MADUO</b>                                                                                                                                                                                                | <b>17–20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13–15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10–11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7–8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0–5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**GO KWALA LE GO TLHAGISA****KAROLO YA A: TLHAMO****MADUO: 50**

| <b>DINOMORO TSA DIPOTSO</b> | <b>DITLHOGO</b>                                                                                              | <b>MEFUTA YA DITLHAMO</b>                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.1                         | Moletlo o o monate o nkileng ka ya kwa go ona.                                                               | Kanelo                                                        |
| 1.2                         | Botlhokwa le mosola wa tshireletso ya baithuti le barutabana mo dikolong.                                    | Tlhaloso                                                      |
| 1.3                         | Fa nka nna motsamaisi wa setheo sa ESKOM.                                                                    | Maitlomo                                                      |
| 1.4                         | Naga ya Aforikaborwa e na le madi a mantsi go tokafatsa matshelo a bašwa. Dumela kgotsa ganela.              | Ngangisano                                                    |
| 1.5                         | Letsatsi leo le ne la ntshulafalela e le tota.                                                               | Kanelo                                                        |
| 1.6                         | Molemo le bosula jwa go nna moeteledipele.                                                                   | E e sa tseyeng letlhakore                                     |
| 1.7<br>1.7.1-1.7.2          | Lebelela ditshwantsho tse di latelang, mme o kwale tlhamo ka sengwe sa tsona. Neela tlhamo ya gago setlhogo. | Kanelo/Tlhaloso/E e sa tseyeng letlhakore/Ngangisano/Maitlomo |

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO: MADUO – 30**

| <b>DINOMORO TSA DIPOTSO</b> | <b>MOFUTA WA SETLHANGWA</b>                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 2.1                         | Lekwalo la botsalano.                        |
| 2.2                         | Lokwalo lwa boikitsiso le lekwalophelegetso. |
| 2.3                         | Thadiso ya buka.                             |
| 2.4                         | Mmuisano                                     |

**KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO: MADUO – 20**

| <b>DINOMORO TSA DIPOTSO</b> | <b>MOFUTA WA SETLHANGWA</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.1                         | Karata ya taletso.          |
| 3.2                         | Bukatsatsi                  |
| 3.3                         | Ditaelo                     |

**PALOGOTLHE: 100**

**KAROLO YA A: MEFUTA YA DITLHAMO****1.1 TLHAMO YA KANELO**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

| <b>Setlhogo</b>                                | <b>Dintlha tse di solofetsweng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moletlo o o monate o nkileng ka ya kwa go ona. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka tlhalosa mofuta wa moletlo.</li> <li>✓ A ka bua ka lefelo le moletlo o neng o tshwaretswe gona.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka bua ka mefuta ya diaparo.</li> <li>✓ A ka bua ka ditiragalo tsa kwa moletlong.</li> <li>✓ A ka khutlisa ka go bua ka se a itemogetseng sona kwa moletlong.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Tlhamo ya kanelo**

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle.
- Tlhamo e, e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bokhutlong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Go tshwanetswe go elwe tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a anela.

**1.2 TLHAMO YA TLHALOSO**

Mokwadi mo tthamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tla itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

| <b>Setlhogo</b>                                                           | <b>Dintlha tse di solofetsweng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Botlhokwa le mosola wa tshireletso ya baithuti le barutabana mo dikolong. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a re tlhalosetse ka dintlha tse di dirang gore go tlhokagale tshireletso mo sekolong.</li> <li>✓ A ka neelana ka dikgato tse di tshwanetseng go salwa morago ka nako ya tshireletso.</li> <li>✓ A ka bua ka botlhokwa jwa tshireletso.</li> <li>✓ A ka tlhagisa diphetogo tse di ka tlišiwa ke tshireletso.</li> <li>✓ A ka khutlisa ka ga maitemogelo a a ka tlišiwa ke tshireletso.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Tlhamo ya tlhaloso**

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko a a senolang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimololeli.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo ka setlhogo se.

### 1.3 TLHAMO YA MAITLHOMO

Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tlhagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditoro kgotsa se a eletsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe, mme a kwale maitlhamo a gagwe.

| Setlhogo                                   | Dintlha tse di solofetsweng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fa nka nna motsamaiisi wa setheo sa ESKOM. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka tlhalosa seabe sa ESKOM.</li> <li>✓ A tlhagise gore ke eng se a ka se dirang jaaka motsamaiisi.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhagise mabaka a a dirang gore a eletse go nna motsamaiisi wa ESKOM.</li> <li>✓ A ka tlhagisa gore diphetogo tseo di ka tokafatsa matshelo a batho jang.</li> <li>✓ A ka dira jang gore setlamo se nne se itsetsepitse.</li> <li>✓ A ka tlhagisa gore o tla tsweletsa jang kgolo ya setlamo kwa pele.</li> </ul> |

#### Kaedi ya go tshwaya: Tlhamo ya maitlhamo

- Tlhamo ya maitlhamo e tseye letlhakore.
- Maikutlo a tsaya karolo e e botlhokwa.
- Karolo e kgolo mo tlhamong ke go tlhalosa. Ditlhaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tlhagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa a nako e e fetileng.
- Dikakanyo/Megopolo/Maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.

### 1.4 TLHAMO YA NGANGISANO

Mo tlhamong e, motlhatlhojwa o tlhagisa kakanyo, ntlhakemo, mme a nganga ka maitlhamo a go dibela ntlhakemo ya gagwe. Kakanyo ya motlhatlhojwa e tshwanetse go totobala go simolola kwa ntlheng go fitlha kwa bofelong. Tlhamo e, e tshwanetse go tlhagisa letlhakore le le lengwe mme motlhatlhojwa a leke go pateletsa mmuisi go leba ditiragalo ka leitlho la gagwe.

| Setlhogo                                                                                        | Dintlha tse di solofetsweng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naga ya Aforikaborwa e na le madi a mantsi go tokafatsa matshelo a bašwa. Dumela kgotsa ganela. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhagise gore a o dumalana le setlhogo kgotsa nnyaya.</li> <li>✓ A tlhagise dintlha tse di tlhotlheleditseng ntlhakemo ya gagwe.</li> <li>✓ A neele dikao tse di senolang ntlhakemo ya gagwe, sekao, dipeeletso tsa naga.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka neelana ka dikao tse di tshegetsang ntlhakemo ya gagwe.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka khutlisa ka go senola mathata a a amanang le ntlhakemo ya gagwe le gore a ka efogiwa jang.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Tlhamo ya ngangisano**

- Motlhatlhojwa a simolole ka go tthagisa ntlhakemo ya gagwe go bontsha boitshimolole.
- A neye mefuta futa ya dingangisano go tshegetsa ntlhakemo ya gagwe, mme a tthalose se.
- Tlhamo e, e tthagisa letlhakore le le lengwe, mme dikakanyo di tthagisiwa ka kgatelelo e kgolo. Go dirisiwe mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa puo le dithekeniki tsa tiriso ya puo.
- Puo e dirisiwe ka maikutlo, mme motlhatlhojwa a se ka a tlhoka maitseo.
- Bokhutlo bo tshwanetse go tthagisa kakanyo e e tlhomameng, e e tlhologanyegang, mme e pateletse mmuisi go dumalana le se se tthagisitsweng. Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

**1.5 TLHAMO YA KANELO**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

| <b>Setlhogo</b>                                | <b>Dintlha tse di solofetsweng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Letsatsi leo le ne la ntshulafalela e le tota. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a tthalose gore o ne a le kwa kae le mabaka a a tlhodileng gore a feleletse a le kwa lefelong leo.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tthalose gore ke eng se se tlhodileng go sa itumele.</li> <li>✓ A bolele ka ditlamorago tsa se se diragetseng.</li> <li>✓ A ka feleletsa ka go neelana ka kgakololo ya go efoga bothata jo a bo itemogetseng mo letsatsing leo.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Tlhamo ya kanelo**

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle.
- Tlhamo e, e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo go le gantsi e tthagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bokhutlong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Go tshwanetswe go elwe tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a anela.

**1.6 TLHAMO E E SA TSEYENG LETLHAKORE**

Tlhamo ya mofuta o, e tlhagisa dikakanyo kgotsa tshedimosetso ka tlhomamo. Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o tshwanetse go tlhalosa dikakanyo kgotsa dintlha ka tatelano, matlhakore a lekalekane.

| <b>Setlhogo</b>                            | <b>Dintlha tse di solofetsweng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molemo le bosula jwa go nna moeteledipele. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a re tlhalosetse ka maikarabelo a boeteledipele.</li> <li>✓ A re tlhalosetse ka botlhokwa le bosula jwa go nna moeteledipele.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhalose ka ditlamorago tsa boeteledipele.</li> <li>✓ Mathata a a ka tlholwang ke boeteledipele.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka khutlisa ka go rotloetsa batho go dira ditshwetso tse di siameng tsa boeteledipele.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Tlhamo e e sa tseyeng letlhakore**

- Setlhogo se tshwanetse go tlhaloganngwa sentle.
- Go botlhokwa gore se motlhatlhojwa a se buang kgotsa a se tlhagisang se tshegediwe ka dintlha tse di lekalekanang.
- Motlhatlhojwa o tlhalosa bokao jo bo sa tlwaelegang gore mmuisi a tlhaloganye setlhogo le fa e le gore ga a na kitso e e tseneletseng.
- Dikakanyo di rulagane, di lolame, mme di neye tlhaloso go simolola ka tse di itsegeng go ya ka tse di sa itsegeng.
- Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

1.7 Tlhamo ya kanelo/maitlhommo/e e sa tseyeng letlhakore/ngangisano/  
1.7.1 – 1.7.2 Tlhaloso.

**MADUO A KAROLO YA A: 50**

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO****2.1 LEKWALO LA BOTSALANO**

Lekwalo la mofuta o, ke lekwalo le o tseelang mongwe kgang/tlotlela, go mo leboga, akgola, go mmegelela sengwe kgotsa go mo eleletsa masego.

| <b>Lekwalo la botsalano</b>                                                                                   | <b>Dintlha tse di solofetsweng</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motlhatlhojwa a kwalele batsadi ba gagwe lekwalo go ba itsise ka ga bolwetse jo bo tlhasetseng kgaitsadiagwe. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a bolelele batsadi ka go lwala ga kgaitsadiagwe.</li> <li>✓ A tlhagise maikutlo a gagwe ka ga se.</li> <li>✓ A khutlise ka go itsise batsadi ka dikgato tse a di tsereng mabapi le go lwala ga kgaitsadiagwe.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Lekwalo la botsalano**

- Motlhatlhojwa a kwale aterese le letlha ka botlalo.
- Ditumediso di supe botsalano.
- Matseno a nne maleba le setlhogo.
- Diteng di bontshe go bega sengwe.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Motlhatlhojwa kwa bofelong a ka tlhagisa mafoko a a latelang:  
(Ke nna/Ngwana wa gago/Morwao\Morwadio).
- Motlhatlhojwa a tlhagise leina la gagwe kwa ntle ga sefane.

**2.2 LOKWALO LWA BOIKITSISO**

Lokwalo lwa boikitsiso ke lokwalo lo lo buang ka botshelo jwa mokwadi. Lo kwalelwa ditheo le mafapha a puso fa mong a batla tiro. Ke tshedimosetso e e kitlaneng e e maleba thata le mofuta wa tiro e e kopiwang.

| <b>Lokwalo lwa boikitsiso</b>                                                                                                   | <b>Dintlha tse di solofetsweng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motlhatlhojwa a kwalele ba legae la batsofe kwa Rietspruit lokwalo lwa boikitsiso le lekwalophelegetso a kope tiro ya go apaya. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a latele sebopego sa go tlhagisa setlhangwa se ka tlhomamo.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a dirise maina, nomoro ya lokwaloitshupo mmogo le diaterese tse a di neetsweng.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhagise tshedimosetso ka dintlha tse di latelang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikolo tse a di tseneng.</li> <li>- Ditifikeiti tse a nang le tsona.</li> <li>- Maitemogelo a gagwe ka tiro e.</li> <li>- A bontshe diphetogo tse a tlileng go di dira fa a ka bona tiro e.</li> </ul> </li> <li>✓ Motlhatlhojwa a kwale lekwalophelegetso le le tsamaelanang le tiro e a e kopang.</li> <li>✓ A dirise puo e e bonolo e bile e tlhaloganyega.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Lokwalo lwa boikitsiso**

- Motlhatlhojwa a neelane ka tshedimosetso e ntsi ka moo a ka kgonang ka teng, fela e nne maleba.
- Boikitsiso jwa motlhatlhojwa bo tshwanetse go kitlana, bo tthamalale le go nepagala.
- Motlhatlhojwa a dirise ditlhogo tse di leng botlhofo go di buisa le go di tthaloganya, fa a arologanya dikarolo tse di sa kopaneng.
- A supe bokgoni jwa boeteledipele fa go kgonagala, a supe le dikgono tsa gagwe fa a dira a le esi, le fa a dira le setlhopha.
- Motlhatlhojwa a leke gore boikitsiso jwa gagwe bo farologane le jwa batho ba bangwe jo bo amogetsweng ke bathapi.
- Boikitsiso bo bopiwe go tshwanela ditlhokego tsa tiro.

**2.3 THADISO YA BUKA**

E tthalosa dintlha tsa setlhangwa kgotsa tlhagiso jaaka modiragatsimogolo, ditiragalokgolo le diponagalo tse di tsamaisanang le setaele.

| <b>Thadiso ya buka</b>                                | <b>Dintlha tse di solofetsweng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motlhatlhojwa a thadise ka buka e a kileng a e buisa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a latele sebopego sa go tlhagisa setlhangwa se ka tlhomamo.</li> <li>✓ A tlhagise gore buka e ka buisiwa ke bomang.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhagise leina la mokwadi wa buka.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhagise gore a mokwadi o fitlhetse maitlhomamo a gagwe.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Thadiso ya buka**

- Motlhatlhojwa a kwale ka pakapheti/pakajaanong.
- Motlhatlhojwa a tlhagise tshedimosetso ka dintlha tse di latelang: Ditiragalokgolo, batsayakarolo, modiragatsimogolo le morero kana thitokgang.
- Motlhatlhojwa a tlhagise leina la mokwadi wa buka.
- A dirise puo e e bonolo e bile e tthaloganyega.

## 2.4 MMUISANO

Mmuisano ke mokgwa wa tlhaeletsano o o dirisiwang ke batho ba le babedi kgotsa go feta ba aroganya dikakanyo kgotsa ba buisana ka setlhogo sengwe se se rileng. Sebopego sa yona ke sa dipotsottherisano fela ona o dirwa gongwe le gongwe ke mongwe le mongwe.

| Mmuisano                                                                                                                       | Dintlha tse di solofetsweng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motlhatlhojwa a kwale mmuisano o o neng o le magareng ga rraagwe le kgaisadie yo mekgwa ya gagwe ya botshelo e sa itumediseng. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a thale pono pele mmuisano o simolola.</li> <li>✓ A bontshe kgangkgolo ya mmuisano.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a tlhagise tshedimosetso ka dintlha tse di latelang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Botlhokwa jwa maitsholo mo mosetsaneng.</li> <li>- A mo lemose ka maitsholo a a sa itumediseng.</li> <li>- Ditlamorago tsa maitsholo a a sa itumediseng.</li> </ul> </li> <li>✓ A dirise dikhutlwana ka fa morago ga leina la sebui.</li> <li>✓ A dirise mola o mošwa go supa sebui se sešwa.</li> <li>✓ A dirise masakana go neela dikaelo/go gakolola babuisi.</li> <li>✓ A bontshe ka moo a khutlisang mmuisano wa gagwe ka teng.</li> </ul> |

### Kaedi ya go tshwaya: Mmuisano

- Motlhatlhojwa a kwale ka mokgwa o moterama a kwalang ka ona.
- Dibui di nne pedi.
- Motlhatlhojwa a kwale setlhogo se go buisanwang ka ga sona.
- Dipolelo di nne dikhutshwane.
- Diteng tsa motlhatlhojwa di supe boitlhamedi, kelelo ya dintlha le go tsamaelana ga ditiragalo.
- Maina a dibui a tshwanetse go tlhagelela sentle.
- Motlhatlhojwa a dirise matseno, mmele le bokhutlo sentle.
- Kgang ya motlhatlhojwa e bontshe tshimologo, setlhoa le tharabololo.
- Puo le moonono di tsamaelane le ditiragalo.
- Motlhatlhojwa a dirise puo e e tlhamaletseng kgotsa e e loileng go tsamaelana le se se buiwang.
- Matshwao a puiso a tsamaelane le puisano.

**MADUO A KAROLO YA B: 30**

**KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO****3.1 KARATA YA TALETSEO**

Ke mokgwa o o ka o dirisang go laletsa batho go ya moletlong.

| <b>Karata ya taletso</b>                                                                                                                           | <b>Dintlha tse di solofetsweng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motlhatlhojwa a thale karata ya taletso ya moletlo wa lenyalo la tsala ya gagwe e bong Mosidi Thebe yo o tsenang mo lenyalong le Goitseone Selepe. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a thale karata ya taletso e e maleba.</li> <li>✓ A tlhagise dintlha tse di botlhokwa tse di amanang le taletso tsa go tshwana le leina la molalediwa, tlhaloso ya moletlo, letlha la moletlo, jalojalo.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a dirise puo e e maleba e bile e tshwanela motho yo o lalediwang.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a se le bale dinomoro tsa mogala tsa molaletsi.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Karata ya taletso**

- Molaetsa o tlamalale mo go se o se kopang.
- Go kwalwe dipolelo tse di bonolo le gone di nne dikhutshwane le go tlhaloganyega.
- Maitlomo a motlhatlhojwa a tlhagelele sentle.
- A karata e kgatlhise go ngoka molalediwa.

**3.2 BUKATSATSI**

Bukatsatsi ke mo mokwadi a kwalang maikutlo, dikakanyo le maitemogelo a gagwe.

| <b>Bukatsatsi</b>                                                                                                                 | <b>Dintlha tse di solofetsweng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motlhatlhojwa a kwale bukatsatsi ya malatsi a le supa a tlhalose ditiragalo ka ga dithuto tsa tlaleletso tsa malatsi a boikhutso. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ A dirise mafoko a motho wa ntlha.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka neela lokwalo lwa gagwe leina le a le ratang.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a kwale letsatsi le letlha le a kwalang dikgang ka lona.</li> <li>✓ Dikgang tsa gagwe di tla nna mo pakajaanong ntle le tse di setseng di diragetse.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka dirisa dipolelonolo le ditemana tse dikhutshwane.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a dirise puo e e tletseng maikutlo.</li> <li>✓ A ka kwala ka thuso e ba e boneng go tswa go barutabana ba dikolo tse di mabapi le motse wa bona.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Bukatsatsi**

- Motlhatlhojwa a neele dintlha tse di tlhokegang tsa bukatsatsi.
- Sebopego e nne se se siameng.
- Diteng di nne dikhutshwane.
- Dintlha tsa botlhokwa le tse di maleba fela di tlhagisiwe.
- Dikgato di tlhagisiwe sentle ka tatelano.
- Puo e e dirisiwang e nne e e lolameng.

**3.3 DITAELO**

Ditaelo ke tshedimosetso ya botlhokwa e e tlhagisiwang pele go diragadiwa kana go dirwa tiro nngwe e e rileng. Ditaelo di tlhagisa tshedimosetso mabapi le se se diriwang gore se dirwe leng, kae, jang.

| <b>Ditaelo</b>                                                                                                          | <b>Dintlha tse di solofetsweng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motlhatlhojwa a kwale ditaelo tse morutabana a ba neileng tsona fa ba goroga kwa kampeng ya boeteledipele jwa baithuti. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka neela taelo ya gore balebeledi ba lefelo la kampa ga ba ye go tsaya maikarabelo a polokesego ya dithoto tsa bona.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka neela taelo ya gore mongwe le mongwe a tle le buka e a tla kwalang dintlha tsa botlhokwa mo go yona.</li> <li>✓ A ka kwala ka tse baeteledipele ba sa tshwanelang go di dira jaaka go tsena thari kwa katisong ya kampa, maitsholo a a sa siamang, jj.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka neela taelo ya gore ga go yo o letleletsweng go goga mo kampeng.</li> <li>✓ Motlhatlhojwa a ka neela ditaelo tsa tlaleletso jaaka go tla ba apere diaparo tse di siameng tsa sekolo.</li> </ul> |

**Kaedi ya go tshwaya: Ditaelo**

- Motlhatlhojwa a neele dintlha tsa tshedimosetso tse di tlhokegang.
- A tlhagise ka botlalo se se tshwanetseng go dirwa.
- Motlhatlhojwa a tlhagise mokgwa o melao e tshwanetseng go obamelwa ka teng.
- Dipolelo tsa motlhatlhojwa e nne tse dikhutshwane e bile di nne bonolo.
- Ditaelo di tlhagisiwe ka dintlha e seng ka temana.
- Ditaelo di se ke tsa nna dintsi thata tsa tloga tsa feta tiro e e dirwang.

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 20**  
**PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO: 100**